



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXVII - Broj 38

Četvrtak, 22. 9. 2022. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.09.2022. godine, donijela je

UREDBU

O PRAVILIMA KUĆNOG REDA I RADNOM VREMENU U KANTONALNIM ORGANIMA UPRAVE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

- (1) Ovom uredbom utvrđuju se pravila kućnog reda u službenim i drugim prostorijama u kojima se nalaze kantonalni organi uprave, a koja se posebno odnose na: obilježavanje prostorija, ulazak u prostorije i kretanje, prijem i zadržavanje u prostorijama, pravila ponašanja i odijevanja, način korištenja radnih, službenih i ostalih prostorija i radno vrijeme u organima uprave.
- (2) Organi uprave iz stava (1) ovog člana su: kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, samostalne kantonalne upravne organizacije, kantonalne upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva, kantonalne uprave u sastavu kantonalnog ministarstva i stručne i druge službe koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: organi uprave).
- (3) Ova uredba se ne primjenjuje na policijske službenike Kantona Sarajevo i zaposlenike vatrogasnih jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Član 2.

(Primjena)

Odredbe ove uredbe odnose se na državne službenike i namještenike zaposlene u organima uprave (u daljem tekstu: zaposlenici), lica koja se po bilo kojem osnovu nalaze na radu u organima uprave (privremeni i povremeni poslovi, pripravnici, lica na stručnom osposobljavanju) i lica koja po raznim osnovama dolaze u prostorije organa uprave.

Član 3.

(Rodna ravnopravnost)

Izrazi koji su u ovoj uredbi radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod.

POGLAVLJE II - OBILJEŽAVANJE PROSTORIJA

Član 4.

(Adrese na kojima se nalaze organi uprave)

- (1) Kantonalni organi uprave nalaze se na sljedećim adresama:
 - a) Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo, centralni objekat;
 - b) Hamida Dizdara broj 1, Sarajevo;
 - c) Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo;
 - d) Branilaca Sarajeva broj 21, Sarajevo;
 - e) Branilaca Sarajeva broj 26, Sarajevo;
 - f) Alipašina bb, Sarajevo;
 - g) Kaptol broj 3, Sarajevo;
 - h) Fehima efendije Čurčića broj 1, Sarajevo;
 - i) Podgaj broj 6, Sarajevo;
 - j) Terezije bb, Sarajevo;
 - k) Maršala Tita broj 62, Sarajevo;
 - l) Dalmatinska broj 2, Sarajevo.
- (2) U stavu (1) ovog člana nisu obuhvaćene adrese na kojima se nalaze policijske uprave kantonalne Uprave policije i vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite.

Član 5.

(Obilježavanje ulaza, spratova i prostorija)

- (1) Obilježavanje ulaza, spratova i prostorija u kojima su smješteni organi uprave, vrši Stručna služba za zajedničke poslove (u daljem tekstu: Stručna služba) na osnovu tehničke dokumentacije, a za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, vrši nadležni sektor odnosno nadležna služba organa uprave.
- (2) Na glavnim ulazima u zgrade nalaze se table na kojima su ispisani nazivi organa uprave, koji su smješteni u zgradi.
- (3) U unutrašnjim dijelovima ulaza u zgrade nalaze se table na kojima su ispisani nazivi organa uprave sa organizacionim jedinicama i sa oznakama spratova na kojima su smješteni.

Član 6.

(Obilježavanje ulaza, spratova i prostorija brojevima)

- (1) Spratovi u zgradama obilježavaju se rimskim brojevima.
- (2) Prostorije u zgradama obilježavaju se arapskim brojevima, tako da se prostorije na svakom spratu obilježavaju od ulaza na sprat sa glavnog stepeništa - prva soba lijevo sa brojem jedan (1) i dalje.
- (3) Sale u zgradama obilježavaju se tako što se pored broja prostorija stavlja riječ "sala".

Član 7.

(Obilježavanje prostorija na pločicama)

Obilježavanje prostorija u zgradama vrši se pomoću pločica na kojima je naznačen naziv organa i organizacione jedinice (ukoliko organ ima organizacione jedinice), prezime i ime zaposlenika koji radi u prostoriji i naziv njegovog radnog mjesta.

POGLAVLJE III - ULAZAK U ZGRADU, KRETANJE U PROSTORIJAMA, ULAZNICE I PROPUSNICE

Član 8.

(Ulaz u zgradu)

- (1) U zgrade se ulazi na mjestima koja su za tu svrhu određena i posebno obilježena.
- (2) Ulazi u zgradu centralnog objekta mogu biti: glavni, posebni, svečani i ekonomski, te se obilježavaju na sljedeći način:
 - a) glavni ulaz u zgradu obilježava se sa oznakom "GLAVNI ULAZ",
 - b) posebni ulaz u zgradu obilježava se sa oznakom "POSEBNI ULAZ",
 - c) svečani ulaz u zgradu obilježava se sa oznakom "SVEČANI ULAZ",
 - d) ekonomski ulaz u zgradu obilježava se sa oznakom "EKONOMSKI ULAZ".

Član 9.

(Otvaranje ulaza)

- (1) Glavni ulaz u zgradi otvara se:
 - a) radnim danom u 06,00 sati,
 - b) u dane kada se ne radi u 08,00 sati;.
- (2) Glavni ulaz u zgradi zatvara se:
 - a) radnim danom u 22,00 sati;.
 - b) u dane kada se ne radi u 15,00 sati.
- (3) O otvaranju i zatvaranju ulaza iz člana 8. stav (2) ove uredbe stara se Stručna služba, a za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, stara se nadležni sektor odnosno nadležna služba organa uprave.
- (4) Za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, rukovodioci tih organa uprave će u dogovoru sa Stručnom službom internim aktima regulisati i detaljno definisati vrijeme otvaranja i zatvaranja ulaza u zgradu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

(Ulazak u zgradu)

- (1) Na glavni ulaz u zgradi ulaze zaposlenici i ostala lica, koja po bilo kom osnovu dolaze u zgradu.
- (2) Na posebni ulaz ulaze lica sa invaliditetom, odnosno lica kojima je potrebna pomoć lifta.
- (3) Na svečani ulaz u zgradi ulaze domaći i strane delegacije i zvaničnici uz pozivnicu kada se u zgradi održavaju prijemi, članovi diplomatskog kora, novinari i predstavnici vjerskih zajednica.
- (4) Lica iz stava (3) ovog člana idu u pratnji zaposlenika iz organa uprave koji organizuje njihov dolazak.
- (5) Ekonomski ulaz u zgradu otvara se po potrebi, a ulazak je dozvoljen radi unošenja i iznošenja inventara, materijala,

pošte, prehrambenih proizvoda, iznošenja otpadnih materijala i slično.

Član 11.

(Ključevi od ulaza)

Ključevi od ulaza u zgradu nalaze se na portirnici zgrade, a duplikate ključeva pohranjene na odgovarajućem mjestu čuva nadležni sektor odnosno služba organa uprave.

Član 12.

(Ulaznice i propusnice)

U zgradu se ulazi na osnovu stalnih ulaznica, privremenih propusnica i dnevnih propusnica, ako ovom uredbom nije drugačije određeno.

Član 13.

(Izdavanje ulaznica i propusnica)

- (1) Stalne ulaznice i privremene propusnice izdaje Stručna služba, na pismeni zahtjev organa uprave.
- (2) O izdatim ulaznicama, odnosno propusnicama Stručna služba vodi evidenciju.

Član 14.

(Korištenje ulaznica odnosno propusnica)

- (1) Imaoci stalnih ulaznica i privremenih propusnica za ulazak u zgradu dužni su da ih pokažu na zahtjev ovlaštenog zaposlenika na ulazu.
- (2) Imaoci stalnih ulaznica i privremenih propusnica dužni su ulaznice, odnosno propusnice nositi na vidnom mjestu na odjeći, za cijelo vrijeme boravka u službenim prostorijama.
- (3) Čim prestane potreba za korištenjem ulaznica, odnosno propusnica, organi uprave su dužni ulaznicu odnosno propusnicu vratiti Stručnoj službi koja je ulaznicu, odnosno propusnicu izdala.
- (4) U slučaju nestanka ulaznice, odnosno propusnice, njen imalac je dužan da o tome odmah obavijesti organ uprave u kome se nalazi na radu, a organ uprave Stručnu službu, sa zahtjevom za izdavanje nove ulaznice, odnosno propusnice.

Član 15.

(Stalne ulaznice)

- (1) Stalne ulaznice za ulazak u zgradu su elektronske kartice za evidenciju radnog vremena koje se izdaju svim zaposlenicima u organu uprave.
- (2) Stalna ulaznica sadrži ime i prezime zaposlenika, fotografiju zaposlenika, naziv organa u kojem zaposlenik radi i naziv radnog mjesta.
- (3) Imaoci stalnih ulaznica mogu ulaziti u zgradu samo za vrijeme trajanja radnog vremena.
- (4) Poslije isteka redovnog radnog vremena, u dane nedjeljnog odmora, državnih praznika ili vanrednih i nepredviđenih okolnosti, imaoци stalnih ulaznica mogu ulaziti u zgradu samo uz prethodnu najavu ovlaštenom zaposleniku na ulazu.
- (5) O okolnostima iz stava (4) ovog člana, zaposlenici su dužni odmah upoznat neposredno nadređenog.
- (6) Imaoci stalnih ulaznica dužni su koristiti ulaznice na način propisan u članu 14. stav (2) ove uredbe.
- (7) Izgled stalne ulaznice i podaci koje ulaznica sadrži utvrđeni su u obrascu broj 1. koji je u prilogu ove uredbe.

Član 16.

(Privremene propusnice)

- (1) Privremene propusnice se izdaju osobama koje se angažuju za rad kod organa uprave ili se nalaze na probnom radu ili na radu na određeno vrijeme, kao i licima koja svakodnevno kontaktiraju sa organima uprave, a zaposlena su u drugim organima, organizacijama i slično.

- (2) Propusnica iz stava (1) ovog člana vrijedi do isteka vremena naznačenog na propusnici, odnosno do njenog povlačenja.
- (3) Privremena propusnica izdaje se i licima koja, zbog potrebe službe, odnosno obavljanja određenih poslova u zgradi, treba da dolaze u zgradu u određenom vremenskom periodu van radnog vremena.
- (4) Imaoci privremenih propusnica dužni su koristiti propusnice na način propisan u članu 14. stav (2) ove uredbe.
- (5) Izgled privremene propusnice i podaci koje propusnica sadrži utvrđeni su u obrascu broj 2. koji je u prilogu ove uredbe.

Član 17.

(Dnevne propusnice)

- (1) Stranka/građanin koja ulazi u zgradu, dužna je na portirnici predložiti lični identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu ili drugi dokument sa fotografijom iz kojeg je moguće utvrditi identitet), nakon čega joj ovlašteni zaposlenik na ulazu uručuje dnevnu propusnicu koja omogućava kretanje do određene službe, odnosno na određenom spratu zgrade.
- (2) Izgled dnevne propusnice i podaci koje propusnica sadrži utvrđeni su u obrascu broj 3. koji je u prilogu ove uredbe.

Član 18.

(Pravo ulaska u zgradu bez ulaznice/propusnice)

- (1) Pravo ulaska u zgradu bez ulaznice, odnosno propusnice imaju:
 - a) zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo,
 - b) članovi Vlade Kantona Sarajevo,
 - c) gradonačelnik Grada Sarajevo,
 - d) općinski načelnici općina na teritoriji Kantona Sarajevo,
 - e) direktori samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija,
 - f) direktori kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
- (2) Ovlašteni zaposlenik na ulazu je dužan utvrditi identitet lica iz stava (1) ovog člana ako mu ta lica nisu poznata.
- (3) Pravo ulaska u zgradu bez ulaznice, odnosno propusnice imaju i lica koja su pozvana na sastanak, sjednicu ili prijem koji se održava, odnosno priređuje u prostorijama zgrade uz predočavanje pozivnice za prisustvovanje sastanku, sjednici ili prijemu.
- (4) Ako poziv za sastanak, sjednicu ili prijem nisu dostavljeni, ulaz u zgradu će se odobriti na osnovu prethodno dostavljenog spiska lica koja su pozvana.
- (5) Spisak iz stava (4) ovog člana se dostavlja ovlaštenom zaposleniku na ulazu na posebnom obrascu koji potpisuje rukovodilac odgovarajućeg organa uprave.

Član 19.

(Posjete stranih državljana)

- (1) Prilikom zvaničnih posjeta delegacija, stranih državljana i pojedinaca, organi uprave kod kojih se vrši posjeta i koji su prethodno najavili posjetu Stručnoj službi, odnosno nadležnom sektoru odnosno službi organa uprave za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, dužni su da odrede zaposlenika koji će primiti najavljena lica na ulazu u zgradu i dopratiti ih do mjesta prijema.
- (2) Nakon završenog prijema, zaposlenik iz stava (1) ovog člana će lica koja su bila u zvaničnoj posjeti ispratiti do izlaska iz zgrade.

Član 20.

(Posjeta predstavnika vjerskih zajednica)

- (1) Prilikom posjete predstavnika vjerskih zajednica, organi uprave ili stručne službe kod kojih se vrši posjeta i koji su prethodno najavili posjetu Stručnoj službi, odnosno nadležnom sektoru odnosno službi organa uprave za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, dužni su da odrede zaposlenika koji će primiti najavljena lica na ulazu u zgradu i dopratiti ih do mjesta prijema.
- (2) Nakon završenog prijema, zaposlenik iz stava (1) ovog člana će lica koja su bila u zvaničnoj posjeti ispratiti do izlaska iz zgrade.

Član 21.

(Ulazak predstavnika medija)

- (1) Predstavnici medija pri ulasku u zgradu su dužni nositi akreditacije na kojima je navedeno ime i prezime predstavnika medija i naziv medija.
- (2) Televizijski i radio snimatelji, kada po pozivu dolaze u zgradu radi snimanja sjednice, sastanaka, konferencije, prijema i slično, mogu unositi potrebnu opremu za audio i video snimanje.
- (3) O održavanju sjednica, sastanaka, konferencije, prijema i slično, organizator je dužan obavijestiti Stručnu službu, odnosno nadležni sektor odnosno službu organa uprave za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu.

POGLAVLJE IV - RADNO VRIJEME U ORGANIMA UPRAVE

Član 22.

(Puno radno vrijeme)

Puno radno vrijeme zaposlenika u organima uprave Kantona Sarajevo iznosi 40 sati sedmično i raspoređuje se po osam sati na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Član 23.

(Redovno dnevno radno vrijeme)

- (1) Redovno dnevno radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 8,00 do 16,30 sati, uz mogućnost početka i završetka radnog vremena u intervalu:
 - a) početak od 07,30 do 08,30 sati i
 - b) završetak od 16,00 do 17,00 sati.
- (2) Zaposlenici tokom redovnog dnevnog radnog vremena iz stava (1) ovog člana imaju pravo na odmor u toku radnog vremena (u daljem tekstu: dnevna pauza) u trajanju od 30 minuta koji se ne računa u radno vrijeme i ne može se koristiti na početku i na kraju radnog vremena.
- (3) Dnevna pauza od 30 minuta se, u pravilu, koristi u vremenu od 11,00 do 11,30 sati ili od 11,30 do 12,00 sati.
- (4) Korištenje dnevne pauze u drugom periodu od propisanog u stavu (3) ovog člana, može općim aktom utvrditi rukovodilac organa uprave Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: rukovodilac), kada to zahtijeva priroda posla i potrebe službe, s tim da dnevna pauza ne može trajati duže od 30 minuta.
- (5) Rukovodilac je dužan zaposleniku omogućiti dnevnu pauzu iz stava (2) ovog člana u trajanju od jednog sata (60 minuta) za jedan dan u toku radne sedmice.

Član 24.

(Izlazak u privatne svrhe)

- (1) Rukovodilac ili neposredno nadređeni državni službenik može u izuzetno opravdanim slučajevima na pismeni zahtjev u formi obrasca koji je u prilogu ove uredbe (Obrazac br. 4), zaposleniku u toku radnog dana odobriti izlazak u privatne svrhe maksimalno do četiri sata dnevno, s tim što za jedan kalendarski mjesec ukupno ne može iznositi više od osam sati.

- (2) U slučaju izlaska u privatne svrhe zaposlenik je obavezan na pismenom zahtjevu u formi obrasca navesti jednu od sljedećih mogućnosti kako će nadoknaditi odsustvo sa radnog mjesta:
- a) radom prije ili poslije radnog vremena na radnom mjestu, s tim da se to radno vrijeme ne računa u prekovremene sate ili
 - b) da se zbraja broj sati provedenih na odsustvu u privatne svrhe i oduzima od godišnjeg odmora.

Član 25.

(Službeni izlazak)

- (1) Službeni izlazak sa radnog mjesta je svaki izlazak zaposlenika na osnovu usmenog ili pismenog naloga rukovodioca ili neposredno nadređenog državnog službenika.
- (2) Službenim izlaskom se smatra i izlazak sa radnog mjesta u toku radnog vremena radi obavljanja poslova radnog mjesta na način učešća u radu komisija i radnih grupa u koje je zaposlenik imenovan od strane rukovodioca neposredno, Vlade Kantona Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo i drugih nadležnih organa (kantonalna javna preduzeća, javne ustanove, Agencija za državnu službu, organi Federacije BiH, organi Bosne i Hercegovine i slično) i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
- (3) U slučaju korištenja službenog izlaska zbog razloga navedenih u stavu (2) ovog člana, zaposlenik je dužan izvijestiti rukovodioca ili neposredno nadređenog državnog službenika, a po njihovom nalogu i pismeno ih izvijestiti.
- (4) Izvještaj iz stava (3) ovog člana sadrži: razloge odsustva, vrijeme i mjesto boravka za vrijeme službenog izlaska i druge bitne elemente kojim se potvrđuje svrha službenog izlaska.
- (5) Odsustvo sa radnog mjesta u službene svrhe se uračunava u redovno dnevno radno vrijeme.
- (6) Odredbe ovog člana ne odnose se na glavne inspektore i inspektore, kao i zaposlenike koji obavljaju određene poslove na terenu.

Član 26.

(Rad u smjenama i preraspodjela radnog vremena)

- (1) Pojedini organi uprave Kantona Sarajevo, mogu zbog potrebe službe uvesti rad u smjenama ili rad preraspodjelom radnog vremena.
- (2) Rad u smjenama ili preraspodjela radnog vremena iz stava (1) ovog člana utvrđuje se općim aktom rukovodioca, a u skladu sa odredbama ove uredbe.
- (3) Izuzetno od odredaba čl. 2. i 3. ove uredbe, u organima uprave Kantona Sarajevo, u kojima pojedine službe, zbog prirode posla, moraju raditi sve dane u sedmici, odnosno u kojim se dežurstvo mora obezbijediti u toku cijelog dana, radno vrijeme tih službi utvrđuje se općim aktom kojeg donosi rukovodilac kantonalnog organa, u skladu sa odredbama ove uredbe, kojima se propisuje rad u smjenama i preraspodjela radnog vremena.

Član 27.

(Rad u smjenama)

- (1) Pod radom u smjenama podrazumijeva se raspored radnog vremena u kojem zaposlenik, tokom jedne sedmice ili jednog mjeseca, posao obavlja u različitim smjenama na istom radnom mjestu ili istim poslovima i mjestu rada.
- (2) Radno vrijeme iz stava (1) ovog člana može biti različito određeno prema potrebi službe.
- (3) Radno vrijeme kod rada u smjenama, neovisno o načinu organizacije, mora biti svedeno na radno vrijeme od 40

sati sedmično za zaposlenike koji rade u punom radnom vremenu.

- (4) Zaposlenik koji zbog obavljanja poslova u različitim smjenama, zbog objektivnih razloga ili zbog organizacije rada i potrebe službe, ne može iskoristiti sedmični odmor na način propisan Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22), pravilnicima o radu ili kolektivnim ugovorima kojima se uređuju prava i obaveze iz radnih odnosa, ima pravo na sedmični odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 24 sata, u koje se ne uračunava i dnevni odmor u trajanju od 12 sati.

Član 28.

(Preraspodjela radnog vremena)

- (1) Pod preraspodjelom radnog vremena podrazumijeva se radno vrijeme koje tokom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju traje kraće od punog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tokom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog radnog vremena.
- (2) Ako je radno vrijeme preraspoređeno u skladu sa stavom (1) ovog člana, tokom razdoblja u kojem traje duže od punog radnog vremena, uključujući i prekovremeni rad, ne može trajati duže od 52 sata sedmično.
- (3) Preraspodjela radnog vremena može trajati najduže šest mjeseci u toku kalendarske godine.
- (4) Radno vrijeme iz stava (3) ovog člana ne mora trajati u kontinuitetu, već se može odrediti u bilo kojem vremenskom razdoblju tokom kalendarske godine.
- (5) Preraspodjela radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom.

Član 29.

(Evidencija prisustva na radnom mjestu)

- (1) Zaposlenici su dužni poštovati utvrđeno radno vrijeme i uredno evidentirati svoje vrijeme dolaska/odlaska/izlaska/povratka, tokom radnog vremena.
- (2) Evidentiranje vremena dolaska/odlaska/izlaska/povratka registrovat će se na terminalima za evidenciju korištenjem stalne ulaznice.
- (3) Rukovodilac može voditi i pisanu evidenciju o prisustvu zaposlenika koja sadrži dolazak/odlazak/izlazak/povratak na posao.
- (4) Stalna ulaznica se koristi isključivo lično i služi isključivo za internu identifikaciju zaposlenika, evidentiranje radnog vremena i odsustva.
- (5) Rukovodilac organa uprave odredit će zaposlenika koji će pored rukovodioca imati pristup i elektronski uvid i izvještavanje o evidenciji vremena dolaska/odlaska/izlaska/povratka.

Član 30.

- (Nadoknada radnog vremena u slučaju izlaska u privatne svrhe)
- Za ulazak i zadržavanje u službenim prostorijama organa uprave Kantona Sarajevo i rad poslije radnog vremena zaposlenik koji nadoknađuje iskorištene sate po osnovu privatnog izlaska, mora imati odobrenje neposredno nadređenog državnog službenika ili rukovodioca.

POGLAVLJE V - PRIJEM GRAĐANA, STRANAKA U POSTUPKU

Član 31.

(Prijem građana)

Prijem građana, radi ostvarivanja njihovih prava i obaveza kod organa uprave, vrši se u skladu sa utvrđenim radnim vremenom organa uprave ili shodno instrukciji o prijemu i radu sa strankama određenog organa uprave koja je objavljena na zvaničnoj web stranici organa uprave.

Član 32.

(Ulazak u zgradu)

- (1) Ovlašteni zaposlenik na ulazu je dužan građanima pružiti odgovarajuće informacije u pogledu upućivanja nadležnim službama u organu.
- (2) Građanima se na ulazu u zgradu izdaju dnevne propusnice za ulazak u zgradu, uz prethodno predočavanje ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili drugi lični dokument sa fotografijom iz kojeg je moguće utvrditi identitet).
- (3) Izuzetno od odredbe iz stava (2) ovog člana, u opravdanim slučajevima, građani koji nemaju lični dokument iz kojeg je moguće utvrditi identitet, mogu dobiti dnevne propusnice ako zaposlenik kod koga dolaze može lično potvrditi njihov identitet.
- (4) Pri izlasku iz zgrade, građani su dužni vratiti dnevnu propusnicu ovlaštenom zaposleniku na ulazu, sa potpisom zaposlenika kod kojeg su bili u posjeti.

Član 33.

(Ograničenja pri ulasku)

- (1) Licima pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, licima koja se nedolično i nasilnički ponašaju (psovanje, pogrđne riječi, vikanje) i licima koja su neprikladno odjevena, neće se dozvoliti ulazak i boravak u prostorijama u kojima se nalaze organi uprave.
- (2) Neprikladnom odjećom naročito se smatra:
 - a) za žene: previše otvoren vratni izrez bluže/majice i/ili bluza/majica bez leđa i bez rukava, suknja ili kratke pantalone koje u stojećem stavu dosežu iznad koljena više od pet centimetara, te neprimjerena obuća (papučice ili druga obuća otvorenih prstiju koja se sa zadnje strane ne pridržava uz nogu),
 - b) za muškarce: kratke pantalone ili druge pantalone koje u stojećem stavu dosežu iznad članaka, bluza/majica koja nema kragu i/ili rukave i/ili je neuobičajenih/živih boja, te obuća otvorenih prstiju.
- (3) Djeci do 14 godina starosti, bez pratnje roditelja ili staratelja ili druge punoljetne osobe, neće se dozvoliti ulazak i boravak u prostorijama u kojima se nalaze organi uprave.
- (4) Prilikom ulaska u zgradu, strogo je zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije, zapaljivih i eksplozivnih materijala, drugih predmeta koji mogu izazvati opću opasnost ili drugih predmeta većeg obima (paket, putna torba i slično).
- (5) Nije dozvoljeno audio i video snimanje unutar zgrade.

Član 34.

(Ulazak u prostorije Šalter sale)

- (1) Građani u prostorije Šalter sale i prostorija za prijem pismenih pošiljki ulaze bez dnevne propusnice, uz prethodnu najavu zaposleniku na ulazu.
- (2) Odredbe člana 33. stav (2) tač. a) i b) ove uredbe se ne odnose na građane koji ulaze u prostorije Šalter sale i prostorije za prijem pismenih pošiljki.

POGLAVLJE VI - KONTROLA UNOŠENJA I IZNOŠENJA PREDMETA IZ ZGRADE

Član 35.

(Zabrana unošenja stvari)

- (1) Zaposlenicima u organu uprave zabranjeno je unošenje svih stvari i predmeta koji nisu vezani za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta.
- (2) Za sve stvari i predmete koji se službeno unose i iznose iz zgrade, a vlasništvo su organa uprave, mora postojati pismeno odobrenje rukovodioca organa uprave.

Član 36.

(Dostava pošiljki)

- (1) Pošiljka koja se dostavlja za organe uprave ili pojedince u organima uprave, izuzev pošiljki koje se dostavljaju putem pošte, ako se sa sigurnošću ne zna donosilac ili pošiljalac, podliježe posebnoj stručno-tehničkoj kontroli.
- (2) Kontrolu, u smislu stava (1) ovog člana, obavezno podliježu sve pošiljke prispjele iz inostranstva.

POGLAVLJE VII - UPOTREBA PROSTORIJA

Član 37.

(Raspored prostorija)

- (1) Raspored prostorija u centralnom objektu iz člana 4. stav (1) tačka a) ove uredbe za službene potrebe organa uprave vrši Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Stručne službe.
- (2) Za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, Stručna služba će u dogovoru sa rukovodiocima tih organa uprave odrediti raspored prostorija.

Član 38.

(Upotreba zajedničkih prostorija)

- (1) Zajedničke prostorije (sale) mogu se upotrebljavati za održavanje radnih sastanaka, sjednica, komisija, sastanaka političkih partija i slično.
- (2) Prije održavanja sastanaka iz stava (1) ovog člana, organizator je dužan obavijestiti Stručnu službu, odnosno nadležni sektor odnosno službu za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, o održavanju sastanaka (datum, vrijeme i orijentacioni broj posjetilaca).
- (3) Obavještenje o održavanju sastanaka, po pravilu, vrši se najmanje tri dana prije održavanja sastanaka.

POGLAVLJE VIII - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Član 39.

(Mjere protivpožarne zaštite)

- (1) Protivpožarna zaštita vrši se u svim prostorijama u zgradi i njenoj neposrednoj okolini.
- (2) Mjere protivpožarne zaštite sprovode svi organi uprave, na način utvrđen posebnim propisom.

Član 40.

(Protivpožarna sredstva)

Protivpožarna sredstva moraju biti postavljena na lahko uočljivim i pristupačnim mjestima u zgradi i na njima mora biti uredno i čitko ispisano uputstvo za upotrebu.

Član 41.

(Zabrana upotrebe dodatnih grijaaćih tijela)

- (1) Zabranjena je upotreba dodatnih grijaaćih tijela (grijalica, rešoa, kuhala) u prostorijama zgrade.
- (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana, dodatna grijaaća tijela mogu se koristiti u slučajevima kada grijanje ne radi ili postojeće instalacije za zagrijavanje u zgradi ne mogu postići odgovarajuću temperaturu potrebnu za nesmetano obavljanje posla.

Član 42.

(Mjere zaštite od požara)

- (1) Zaposlenici organa uprave obavezni su da se upoznaju sa mjerama koje se moraju preduzimati radi zaštite od požara i obučiti se za rad sa sredstvima protivpožarne zaštite.
- (2) Zaposlenici organa uprave dužni su se pridržavati propisanih mjera protivpožarne zaštite.
- (3) U prostorijama gdje je smještena ambalaža i drugi lahko zapaljivi materijal, moraju se preduzimati posebne mjere protivpožarne zaštite.
- (4) Zaposlenici koji rukuju aparatima i mašinama sa električnim priključcima dužni su da iste isključe po isteku radnog vremena.

Član 43.

(Postupanje u slučaju požara)

U slučaju izbijanja požara u zgradi, zaposlenici službe koja vodi poslove protivpožarne zaštite, kao i pripadnici jedinice civilne zaštite, dužni su da odmah pristupe gašenju požara, a ostali zaposlenici službenici koji su se u tom trenutku zatekli u zgradi, obavezni su da poštuju njihova naređenja, saglasno propisima o zaštiti od požara.

POGLAVLJE IX - OBEZBJEĐENJE RADNIH PROSTORIJA

Član 44.

(Zaključavanje radnih prostorija i obezbjeđenje radnih materijala)

- (1) Kada zaposlenici organa uprave u toku radnog vremena, privremeno napuštaju radnu prostoriju, a radni materijali u prostoriji nisu obezbjeđeni na drugi način, dužni su da zaključaju prostoriju i ključ ponesu, a u slučaju izlaska iz zgrade, da ključ ostave na portirnici.
- (2) Zaposlenicima nije dozvoljeno da poslije isteka radnog vremena iznose ključeve prostorija u kojima rade.
- (3) Po završetku radnog vremena zaposlenici su dužni da sve povjerljive predmete i drugi radni materijal pohrane u stolove, plakare, službene kase i da ih zaključaju.

Član 45.

(Dužnost zaposlenika koji rade na održavanju čistoće)

Zaposlenici koji rade na održavanju čistoće, dužni su da, poslije čišćenja prostorija, zatvore prozore, ugase svjetla i zaključaju vrata, a ključeve predaju ovlaštenom zaposleniku na ulazu.

Član 46.

(Obilazak prostorija nakon završetka radnog vremena)

- (1) Po završetku radnog vremena, zaposlenik zadužen za to, obilazi sve prostorije i provjerava da li su prozori zatvoreni, svjetla isključena i prostorije zaključane.
- (2) Ako se prilikom obilaska prostorija nađe neobezbjeđen povjerljiv ili strogo povjerljiv materijal, pečati, štambilji, zaboravljeni ključevi od kasa, stolova, plakara i slično, preduzimaju se mjere da se takav materijal obezbijedi zaključavanjem ili njegovim prenošenjem na odgovarajuće mjesto do početka radnog vremena.
- (3) O nađenim materijalima ili predmetima iz stava (2) ovog člana obavještava se rukovodilac odgovarajućeg organa ili za to ovlašteno lice.

Član 47.

(Prijavljivanje kvara i zahtjev za intervenciju)

Prijavljivanje kvarova i zahtjevi za intervencije i usluge u vezi sa korištenjem prostorija i inventara podnose se pismeno, putem telefona ili emaila Stručnoj službi, odnosno nadležnom sektoru odnosno službi organa uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, koja je dužna, na odgovarajući način, u što kraćem roku postupiti.

Član 48.

(Postupak sa nađenim stvarima)

- (1) Nađene stvari (ključevi od prostorija, stolova, plakara ili slično u zgradi ili na prostoru oko zgrade), kao i nađeni službeni materijali organa uprave, predaju se Stručnoj službi, odnosno nadležnom sektoru odnosno nadležnoj službi organa uprave za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, koja sačinjava službeni zabilješku.
- (2) Ukoliko je poznato čiji su nađeni predmeti, predaju se sa službenom zabilješkom rukovodiocu organa uprave.

POGLAVLJE X - ISHRANA U TOKU RADNOG VREMENA

Član 49.

(Ishrana u prostorijama organa uprave)

- (1) Ishrana u prostorijama organa uprave se u pravilu vrši za vrijeme pauze.
- (2) Zabranjeno je unošenje hrane jakog mirisa u prostorije organa uprave.
- (3) Kafei-bifei služe za pripremanje i posluživanje kafe, čaja i drugih napitaka.
- (4) Posluživanje kafe, čaja i drugih napitaka vrši osoblje kafea-bifea, te zaposlenicima i drugim licima nije dozvoljen ulazak u prostorije kafea-bifea.

POGLAVLJE XI - TELEFONSKI IMENIK

Član 50.

(Telefonski imenik)

- (1) Za potrebe organa uprave sačinjava se interni telefonski imenik u elektronskoj formi.
- (2) Interni telefonski imenik sačinjava i ažurira Stručna služba.
- (3) Interni telefonski imenik sadrži naziv organa, ime i prezime zaposlenika, radno mjesto zaposlenika, naziv organizacione jedinice u kojoj zaposlenik radi, broj telefona, broj lokala i broj kancelarije u kojoj zaposlenik radi.

POGLAVLJE XII - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U PROSTORIJAMA I PARKIRANJE VOZILA

Član 51.

(Održavanje čistoće i ispravnosti uređaja)

- (1) Zaposlenici su dužni preduzimati odgovarajuće mjere u pogledu održavanja čistoće u prostorijama u kojima rade, kao i drugim prostorijama u zgradi koje služe zajedničkom korištenju.
- (2) Zaposlenici su dužni pravilno koristiti i voditi računa o ispravnosti uređaja i drugih sredstava rada, kao i uređaja koji služe zajedničkom korištenju.

Član 52.

(Parkiranje vozila)

Vozila organa uprave parkiraju se na prostoru oko zgrada u kojima su smješteni organi uprave, na posebno obilježenim i predviđenim mjestima za parkiranje.

POGLAVLJE XIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

(Rok za obilježavanje ulaza, spratova i prostorija)

Stručna služba za organe uprave koji se nalaze u centralnom objektu, odnosno nadležni sektor odnosno nadležna služba za organe uprave koji se ne nalaze u centralnom objektu, će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, izvršiti obilježavanje ulaza, spratova i prostorija shodno čl. 5., 6. i 7. ove uredbe.

Član 54.

(Rok za početak upotrebe ulaznica i propusnica)

- (1) Upotreba ulaznica i propusnica iz člana 12. ove uredbe počinje sa primjenom najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.
- (2) Do početka upotrebe stalnih ulaznica, koristit će se postojeće elektronske kartice za evidenciju radnog vremena.

Član 55.

(Rok za usklađivanje podzakonskih propisa)

Stručna služba će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti sa ovom uredbom i objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", Pravilnik o sadržaju,

korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenika u organima uprave Kantona Sarajevo i Uputstvo o korištenju RFID kartica, čitača i terminala u sistemu za registraciju radnog vremena.

Član 56.

(Donošenje internih akata)

- (1) Za specifična pitanja, koja su usko vezana za stručne poslove organa uprave, a koja nisu uređena ovom uredbom, organi uprave će donijeti interne akte kojim će se detaljno urediti ta pitanja.
- (2) Odredbe internih akata iz stava (1) ovog člana, ni u kom slučaju ne derogiraju odredbe ove uredbe.

Član 57.

(Prestanak važenja uredbi)

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 39/17) i Uredba o vršenju službe obezbjeđenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98 i 20/03).

Član 58.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-34240-4/22

08. septembra 2022. godine

Sarajevo

Premijer

Edin Forto, s. r.

Prilog broj 1.

Izgled stalne ulaznice:

Prednja strana:

STALNA ULAZNICA	
Ime:	
Prezime:	
Naziv organa:	
Naziv radnog mjesta:	
U pozadini teksta: Grb Kantona Sarajevo	
Fotografija zaposlenika	
Broj za elektronsku evidenciju:	

Zadnja strana:

Ova ulaznica je izdata u skladu sa članom 15. Uredbe o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj ...), služi kao stalna ulaznica i elektronska evidencija radnog vremena za zaposlenike u organima uprave Kantona Sarajevo i u druge svrhe se ne može koristiti.

Prilog broj 2.

Izgled privremene propusnice:

Prednja strana:

PRIVREMENA PROPUSNICA
Ime:
Prezime:
Naziv organa:
Status lica koje je angažovano u organu uprave: (ugovor o radu, probni rad, stručno osposobljavanje)
Vrijeme na koje se izdaje privremena propusnica:
U pozadini teksta: Grb Kantona Sarajevo

Zadnja strana:

Ova propusnica je izdata u skladu sa članom 16. Uredbe o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj ...) i u druge svrhe se ne može koristiti.

Prilog broj 3.

Izgled dnevne propusnice:

DNEVNA PROPUSNICA	
Ime i prezime	
Organ uprave (odnosno zaposlenik) kod kojeg se vrši posjeta	
Vrijeme ulaska	
Vrijeme izlaska	Potvrda posjete
Propusnicu izdao	
Ova propusnica izdata je u skladu sa članom 17. Uredbe o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj ...), omogućava kretanje do naznačene prostorije i u druge svrhe se ne može koristiti.	
Napomena: Dnevnu propusnicu ste dužni vratiti zaposleniku na ulazu!	

Prilog br. 4

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

(naziv organa)

ZAHTEJ ZA IZLAZAK U PRIVATNE SVRHE

ZAHTEJ	
Ime i prezime _____	naziv radnog mjesta _____
Potreban izlazak u privatne svrhe u periodu od _____ do _____ ukupno radnih sati _____ što želim nadoknaditi u periodu od _____ do _____ ukupno radnih sati _____.	
a) radom prije ili poslije radnog vremena na radnom mjestu, s tim da se to radno vrijeme ne računa u prekovremene sate;	
b) da se zbraja broj sati provedenih na odusustvu u privatne svrhe i oduzima od godišnjeg odmora.	
Datum: _____	Zaposlenik _____

SAGLASNOST/ODOBRENJE (ako izlazak odobrava neposredno nadređeni)	
☐ Saglasan/a za izlazak u privatne svrhe.	
☐ Nije saglasan iz razloga _____ (navesti razloge)	
Datum: _____	Rukovodilac/neposredno nadređeni _____

ODOBRENJE	
DA NE	
MINISTAR/DIREKTOR	
Datum: _____	_____

Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 119. vanrednoj sjednici održanoj 07.08.2025. godine, donijela je

UREDBU**O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA
KUĆNOG REDA I RADNOM VREMENU U
KANTONALNIM ORGANIMA UPRAVE****Član 1.**

(Izmjena i dopuna člana 18.)

U Uredbi o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/22), u članu 18. u stavu (1), iza tačke f) interpunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "zarez" i dodaje se nova tačka g) koja glasi:

"g) savjetnici nosilaca funkcija."

Član 2.

(Izmjena člana 22.)

Član 22. mijenja se i glasi:

"Član 22.

(Radno vrijeme)

- (1) Puno radno vrijeme zaposlenika u organima uprave Kantona Sarajevo iznosi 40 sati sedmično i raspoređuje se po osam sati na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.
- (2) Ukoliko zaposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, trajanje i raspored radnog vremena utvrđuju se aktom kojim je zasnovan radni odnos zaposlenika."

Član 3.

(Dopuna člana 23.)

U članu 23., iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Zaposlenik koji radi sa nepunim radnim vremenom a koji, u skladu sa aktom kojim je zasnovao radni odnos, radi duže od šest sati dnevno, ima pravo na dnevnu pauzu u skladu sa odredbama ovog člana."

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-41915-31/25

07. augusta 2025. godine

Sarajevo

Premijer

Nihad Uk, s. r.